



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA**

Broj: 03/1-5420/2-18

Podgorica, 30. mart 2018. godine

Ministarstvo finansija, Poreska uprava na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, Dalmatinska 188, donosi

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, br. 18/120642 od 16.03.2018. godine i dozvoljava se pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na dostavu kopije finansijskih iskaza za ad "Holder broker - diler" Podgorica za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2011. i 2012. godinu.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka odredjuju se u iznosu od 3,40€ koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Odbija se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 18/120642 u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za poreskog obveznika ad "Holder broker - diler" Podgorica za 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2006., 2008., 2009., 2010., 2013. i 2014. godinu kao neosnovan.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS iz Podgorice, podnijela je Poreskoj upravi Crne Gore zahtjev br. 18/120642 dana 16.03.2018. godine, kojim je tražen pristup informacijama – dostavom kopije svih finansijskih iskaza za poreskog obveznika ad "Holder broker - diler" Podgorica.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje informaciju koja se odnosi na kopije finansijskih iskaza za poreskog obveznika ad "Holder broker - diler" Podgorica za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2011. i 2012. godinu, te da se u dijelu iste opisanom u stavu 1 dispozitiva rješenja ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 16

Zakona o poreskoj administraciji, pa nalazi da se tom dijelu informacije može omogućiti pristup na način što će se kopija akta dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 44 stranice, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.66/16) kojim je u članu 2 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 3,40€, od čega na ime kopiranja informacije 2,20€ i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 1,20€.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za poreskog obveznika ad "Holder broker - diler" Podgorica za 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2006., 2008., 2009., 2010., 2013. i 2014. godinu ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu, odnosno za navedeni period finansijski iskazi nisu podnešeni, tako da se zahtjevu podnosioca ne može udovoljiti.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takes shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG br. 53/03...02/06 i "Sl.list CG" br. 22/08...26/11...37/17).



A rectangular area of the document has been redacted with a solid pink color. Below this redacted area, there is a handwritten signature in blue ink.